

Kini nga DVD magamit sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay ug sa simbahan. Kini adunay upat ka makapadasig nga pasundayag sa video nga makadugang sa mga materyal sa leksyon diha sa mga miting sa Simbahan ug makatabang sa mga sakop sa pamilya nga makasabut sa mga baruganan sa ebanghelyo.



Gitawag sa Pagserbisyo

Nagpasabut sa katungdanan sa tanang takus ug makaserbisyo nga batan-ong mga lalaki og misyon, nagdasig sa mga batan-on sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa mga misyon, ug naglig-on sa mga pamilya sa mga misyonaryo. Nagpakita sa kalipay sa pagpangandam ug paghatag og misyonaryo nga serbisyo. 19 ka minuto

Moralidad alang sa Kabatan-on

Nagpasabut sa sumbanan sa Ginoo sa moralidad. Makahatag sa mga ginikanan, mga lider sa priesthood ug auxiliary, ug mga magtutudlo og lugar nga kasugdan sa mga panaghisgutan mahitungod sa pagpabilin nga limpyo sa moralidad. 11 ka minuto

Mga Bintana sa Langit

Usa ka masaysayon nga drama mahitungod sa importante nga pagpadayag sa balaod sa ikapulo nga nakatabang sa Simbahan nga mahaw-as gikan sa utang. Nagpakita usab sa milagro nga katumanan sa usa ka panalangin nga gihatag ni Presidente Lorenzo Snow ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa St. George, Utah. 32 ka minuto

Pagkatalagsaon nga Kabtangan: Ang Basahon Ni Mormon

Nagpakita sa gigikanan ug pag-abut sa Basahon ni Mormon ug ang tinuod nga mga asoy kon sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro nakapalambo og pagpamatuod sa basahon. 60 ka minuto

ANG SIMBAHAN NI
JESUKRISTO
 SA MGA SANTOS
 SA ULAHING MGA ADLAW

AUDIO NGA MGA PINULONGAN: PINULONGAN (CEBUANO) PAHIBALO: KINI NGA VIDEO TINGALI GIHIMO NGA NAGGAMIT SA MAS DAAN NGA MGA BERSYON SA MGA KASULATAN UG KARAAN NGA TERMINOLOHIYA SA SIMBAHAN.

	2 KA ORAS 2 KA MINUTO		4:3	DVD VIDEO	4 02003 73853 7 00373 853
--	------------------------------	--	------------	------------------	------------------------------

Hapin sa atubangan: © comstock.com. Hapin sa luyo: Rafting photo, © Getty Images; Lorenzo Snow, ni Lewis Ramsey, sa maayong kababut-on sa Museum of Church History and Art.
 © 1994, 2007 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin. Giimpronta sa USA. Pagtugot sa Iningles: 5/05. Pagtugot sa paghubad: 5/05. Hubad sa: *Inspirational Videos*.



KOLEKSYON SA PANIMALAY UG PAMILYA

Makapadasig nga mga Video

Gitawag sa Pagserbisyo

Moralidad alang sa Kabatan-on

Mga Bintana sa Langit

Pagkatalagsaon nga Kabtangan: Ang Basahon Ni Mormon

Makapadasig nga mga Video

DVD VIDEO

00373 853